



PRORAČUN DVOFAZNOG SEPARATORA U OKVIRU SABIRNO-OTPREMNE NAFTNE STANICE "IĐOŠ"

CALCULATION OF THE TWO-PHASE SEPARATOR WITHIN THE CRUDE OIL GATHERING AND DISPATCHING STATION "IĐOŠ"

Radovan Ratković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Oblast – MAŠINSTVO

Kratak sadržaj – *Predmet rada je proračun dvo faznog sabirnika-separatorka (nafta/voda) u okviru sabirne naftne stanice „Iđoš“.*

U radu je dat kratak opis sabirne stanice „Iđoš“, navedena je najvažnija oprema stanice i izvršeno je dimenzionisanje dvo faznog separatora. U radu je ispraćena zakonska regulativa Republike Srbije iz oblasti rudarstva i prerade i transporta ugljovodonika.

Ključne reči: *separatori, nafta, sabirna stanica.*

Abstract-The subject of the work is the calculation of the two-phase collector-separator (oil/water) within the crude oil gathering and dispatching station "Iđoš". The paper gives a brief description of the gathering and dispatching station "Iđoš", the critical equipment of the station is listed and the sizing of the two-phase separator is carried out. The legal regulations of the Republic of Serbia in the field of mining and processing and transportation of hydrocarbons are presented in the paper.

Key words: *separators, crude oil, gathering station*

1. UVOD

Sabirno otpremna stanica „Iđoš“ je centralno postrojenje za prihvati i primarnu preradu nafte koje pokriva eksploraciono polje „Iđoš“. Eksploraciono polje „Iđoš“ je do maja 2018. g. imalo osam pozitivnih bušotina, a trenutno se očekuje priključenje nekoliko novih bušotina. Sirova nafte se od bušotina do sabirno-otpremne stanice transportuje cjevovodima. Sama sabirno-otpremna stanica opremljena je kompletom opremom za primarnu pripremu nafte za transport.

Tehnologija prerade je prilagođena konkretnom tipu sirove nafte. Prerađena nafte se privremeno skladišti u rezervoarima, koji su sastavni dio postrojenja. Iz rezervoara se nafte transportuje autocisternama do eksploracionog polja „Turija“ odakle se dalje transportuje do naftnog skladišta u Novom Sadu, a potom naftovodom do rafinerije Pančevo na finalnu preradu. Sabirna naftna stanica Iđoš nalazi se na prostoru sjevernog Banata i u vlasništvu je „NIS a.d.“

NAPOMENA:

Ovaj rad je proistekao iz master rada čiji je mentor bio prof. dr Slobodan Tašin.

U okviru rada data je tehnološka šema sabirno-otpremne stanice „Iđoš“ i opisani su tokovi fluida od bušotina do rezervoara za naftu. Date su teorijske osnove za proračun dvo faznog vertikalnog separatora kao glavne procesne opreme za pripremu nafte za transport. Prikazane su teorijske osnove proračuna dvo faznog separatora kao i sam proračun dvo faznog vertikalnog separatora. Ostala oprema u sklopu sabirno-otpremne stanice je detaljno opisana i date su njene osnovne tehničke karakteristike.

2. TEORIJSKE OSNOVE

Sabirno-transportni sistem čine podzemne instalacije, te objekti i uređaji od glave bušotine do otpremne stanice odnosno rafinerije.

Osnovne funkcije nekog sabirno-transportnog sistema za naftu su:

- prikupljanje nafte,
- priprema nafte za transport,
- transport nafte do otpremne stanice odnosno rafinerije.

2.1 Prikupljanje nafte

Prikupljanje, kao jedna od osnovnih funkcija sabirno-transportnog sistema, podrazumijeva transport bušotinskog fluida iz pojedinačnih bušotina do zajedničke lokacije gdje se obavlja priprema za transport. Bušotinski fluid se transportuje ili pojedinačnim naftovodima ili kolektorskim sistemima cjevovoda, što zavisi od mnogo faktora kao što su veličina ležišta, morfologija terena, raspored i broj bušotina te pritisak na glavama bušotina. Smješta nafte i gase dobijena iz bušotina usmjerava se u mjerne ili sabirne stanice na kojima se vrši odvajanje gasne i tečne faze, mjerjenje dobijenih količina nafte i naftnog gase i skladištenje nafte ako se radi o sabirnoj stanici. [1]

Postoje tri sistema prikupljanja smjese nafte i gase:

- pojedinačni sistem,
- sistem odvojenih cjevovoda sa više mjernih ili sabirnih stanica i
- zbirni sistem.

Karakteristika pojedinačnog sistema je separacija i mjerjenje dobijenih količina nafte i gase na svakoj bušotini. Sistem se primjenjuje samo u slučaju velikog kapaciteta (davanja) bušotina što opravdava ekonomski troškove. Drugi sistem uključuje više sabirnih ili mjernih stanica pri čemu je svaka bušotina vezana za odgovarajuću sabirnu ili mjeru stanicu

zasebnim cjevovodom. Ovaj sistem naziva se i sistem odvojenih cjevovoda.

Treći sistem prikupljanja podrazumijeva dopremanje smjese nafte i naftnog gasa iz svake bušotine kratkim cjevovodom do zajedničkog cjevovoda (kolektorski cjevovod) kojim se ukupno dobijena količina iz svih bušotina otprema do centralnog sabirnog mjesta. Ovakav sistem pogodan je ukoliko su ostvareni visoki pritisci na glavama bušotina te kada ne postoji ekonomsko opravdanje za korišćenje sistema koji spada u drugu grupu sistema sabiranja.


2.2 Transport nafte

Transport nafte podijeljen je na unutrašnji transport, koji obuhvata fazu prikupljanja i pripreme nafte, te magistralni transport, utvrđen kao transport nafte od otpremnih stanica do centralne otpremne stanice. Završnu fazu transporta predstavlja transport iz otpremnih stanica do rafinerija.

3. DIJELOVI TEHNOLOGIJE ZA PROIZVODNJU NAFTE

3.1 Erpcioni uredaj

Erpcioni uredaj je dio opreme na ustima bušotine pomoću kog se vrši eksploracija bušotinskog fluida i koji omogućavaju održavanje pritiska u bušotini. Zahvaljujući erpcionom uredaju omogućena je direktna i obratna cirkulacija fluida u bušotini.



Slika 1. Erpcioni uredaj

Konstrukcija erpcionog uredaja bazira se na istim principima pa ne postoji neka bitna razlika između uredaja različitih proizvođača. Kod izbora erpcionog uredaja mora se voditi računa o očekivanom pritisku na datoj bušotini, isto tako treba imati u vidu karakter erupcije i količinu pijeska koji dolazi sa fluidom.

3.2 Separatori

Separatori su čelične posude pod pritiskom. Mogu biti smješteni na bušotini, mjerenoj ili sabirnoj stanici gdje se vrši prihvati i obrada smješe s obližnjih proizvodnih bušotina. Njihov je glavni zadatak razdvajanje fluida na gasnu i tečnu fazu. Tip separatora koji će se koristiti zavisi najprije o svojstvima i količini fluida, te radnom pritisku. U postupku

odabira separatora treba uzeti u obzir i buduće promjene svojstava proizvedenog fluida, da bi se u kasnijoj fazi proizvodnje izbjegli problemi u radu separatora i mogući dodatni troškovi. Zapjenjenost i korozivnost smjese koja ulazi u separator, tip proticanja i sadržaj pijeska takođe su parametri koji u određenoj mjeri određuju tip separatora ili elemente koji se u njega ugrađuju. [1]

Bez obzira na izgled, tip ili konstrukciju, svi bi separatori trebali omogućavati sljedeće:

- zadržavanje tečnosti radi postizanja fazne ravnoteže (od 3 do 30 minuta);
- visoki stepen iskorišćenja separacije;
- neprekidnost i pouzdanost procesa;
- dovoljnu propusnu moć, tako da na postrojenju ne dolazi do stvaranja „uskog grla“;
- jednostavnu implementaciju automatske regulacije procesa;
- jednostavno održavanje i mogućnost naknadne ugradnje ili izmjene elemenata unutar separatora.

4. OPIS SABIRNO-OTPREMNE STANICE „IDOŠ“

Povezivanje bušotina sa sabirno-otpremnom stanicom Idoš (SOS Idoš) će se izvršiti čeličnim podzemnim cjevovodima DN 65. Na glavi svake bušotine predviđeno je postavljanje stabilne dizne (konstantnog protočnog presjeka) za regulaciju protoka pri eruptivnoj proizvodnji. Bušotinski cjevovodi će u krugu SOS Idoš nakon izlaska iz zemlje biti priključeni na ulazne priključke automatskog mernog uredaja (AMU) u kojem će se vršiti mjerjenje proizvodnje gasa, nafte i slojne vode pojedinačnih bušotina. Predviđena je ugradnja AMU-a sa 14 ulaznih priključaka. Radni pritisak AMU-a kretće se u rasponu od 2 bar do 5 bar. Pritisak na početku bušotinskog cjevovoda određen je pritiskom u separatorском sistemu SOS Idoš i padom pritiska pri sabiranju fluida koji je uslovljen karakteristikama sabirnog sistema, karakteristikama i protokom faza bušotinskog fluida.

Imajući u vidu geološka svojstva nafte, posebno visoku temperaturu tečenja (prosječna vrednost 27 °C), kao i niske brzine proticanja, protočnost bušotinskih cjevovoda biće obezbijeđena:


- ugradnjom elektrootpornog grijača nominalne snage 7,5 kW na nadzemnom dijelu svih cjevovoda na lokaciji bušotina,
- toplovodnim grijanjem bušotinskih cjevovoda,
- čišćenjem cjevovoda mehaničkim čistačima,
- termoizolacijom podzemnih i nadzemnih dijelova cjevovoda (nadzemni dijelovi bušotinskog cjevovoda izolovani su slojem mineralne vune debljine 40 mm a podzemni dijelovi cjevovoda izolovani su slojem poliuretanske pjene debljine 60 mm),
- ugradnjom priključaka za ispiranje cjevovoda u slučaju nepredviđenog prestanka proizvodnje.

Parametri transporta fluida od erpcionog uredaja do tačke priključenja na AMU pratice se preko:

- lokalnog manometra i termoindikatora između erpcionog zasuna i regulacione dizne,
- transmitera pritiska ispred otpremne čistačke slavine,
- lokalnog manometra između otpremne čistačke slavine i elektrootpornog grijača,

- lokalnog termoindikatora posle elektrootpornog zagrijivača i
- lokalnog manometra i termoindikatora ispred tačke priključenja na AMU.

AMU-1 predstavlja automatski mjerni uređaj protočnog tipa koji funkcionalno zamjenjuje kolektorski i mjerni separatorski sistem. Uređaj je predviđen za sabiranje, mjerjenje i daljinsko praćenje proizvodnje bušotinskog fluida. Jedan uređaj čine blokovi tehnologije i automatike, smješteni u zasebne kontejnere. Šema automatskog mjernog uređaja prikazana je na *slici 3*.



Slika 2. Tipska tehnološka šema AMU-a

5. PRORAČUN SEPARATORA

5.1 Teorijske osnove separacije nafte i gasa separatora i dimenzionisanje separatora

Struja fluida po ulasku u separator se grubo razdvaja na tečnu i gasnu fazu pri čemu, uslijed razlike u gustini, tečna faza ide u donji dio separatora, a gas u gornji dio. U gornjem dijelu separatora – gasnom dijelu – nalazi se gas u kome su zaostale čestice tečne faze koje podliježu gravitacionom izdvajaju, taloženju.

Na tečnu kapljicu sfernog oblika unutar gasne faze (u gornjem dijelu separatora) djeluje sila težine $F_g = m \cdot g$, uslijed čega se kapljica kreće na dole i sila otpora gasa kretanja kapljice, F_D . Ova sila ima suprotan smjer od sile težine. Sila otpora, F_D , zavisi od brzine kretanja kapljice, poprečne površine kapljice (površine upravne na smjer kretanja) i od gustine gasa.

$$F_D = \frac{C_D \cdot A \cdot \rho_g \cdot v_c^2}{2} \quad (1)$$

gdje su:

F_D - sila otpora

C_D - koeficijent otpora

ρ_g – gustina gasne faze kg/m^3

v_c - brzina taloženja, m/s

A - površina poprečnog presjeka kapljice, m^2

U momentu kada se sila težine i sila otpora izjednače, kapljica dobija konstantnu brzinu kretanja koju nazivamo brzina taloženja.

Razlikujemo taloženje sitnih i krupnih čestica. Taloženje sitnih čestica podleže Stoksovom zakonu. To su čestice veličine 3 do $100 \mu\text{m}$. U uslovima kada imamo ovu veličinu tečnih kapljica i kada je strujanje gase oko kapljice laminarno, $Re_g < 1$ onda je koeficijent otpora $C_D = 24/Re_g$ pa sila otpora ima oblik [1]:

$$F_D = \frac{\frac{24}{Re_g} \cdot A \cdot \rho_g \cdot v_c^2}{2} = 3 \cdot \pi \cdot \mu_g \cdot v_c \cdot D \quad (2)$$

Pošto je $v_c = v_g$

Ako silu otpora F_D , izjednačimo sa silom teže F_g , pri čemu je masa sferične kapljice $m = V \rho_c$, a zapremina $V = D^3 \pi / 6$ i uz uzimanje u obzir Arhimedovog zakona jer je tečna kapljica gustine ρ_l u gasu gustine ρ_g , onda je

$$F_D = (D^3 \pi / 6)(\rho_l - \rho_g)g. \quad (3)$$

Izjednačavanjem jednakosti (2) i (3) dobija se izraz za za brzinu taloženja po Stoksovom zakonu:

$$v_c = \frac{D^2 \cdot g(\rho_l - \rho_g)}{18 \cdot \mu_g} \quad (4)$$

gdje su:

μ_g -viskoznost gase, Pas

D -prečnik kapljice, m

g - gravitaciono ubrzanje $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

ρ_l - gustina tečne faze, kg/m^3

ρ_g -gustina gase, kg/m^3

v_c - brzina taloženja, m/s .

U uslovima kada je veličina kapljice veća od $800 \mu\text{m}$, u automodelnoj oblasti $1000 < Re < 200.000$, koeficijent otpora iznosi $C_D = 0,44$ a brzina taloženja podliježe Njutnovom zakonu [2]

$$v_c = 1,74 \sqrt{\frac{D \cdot g(\rho_l - \rho_g)}{\rho_g}}. \quad (5)$$

Kada se krupnije čestice kreću laminarno, onda je koeficijent otpora $C_D = 18,5/Re_g^{0,6}$.

Ukoliko se taloženje obavlja po Stoksovom zakonu, ali pod dejstvom centrifugalne sile, onda je brzina taloženja jednaka:

$$v_c = \frac{D^2 \cdot a(\rho_l - \rho_g)}{18 \cdot \mu_g} \quad (6)$$

gdje je „ a “ ubrzanje izazvano centrifugalnom silom.

Kapljice koje treba da se izdvoje u separatoru iz gasne struje podliježe Stoksovom zakonu. Iz ove jednačine dobijamo brzinu taloženja tečnih kapljica u gasnoj strui, pri

čemu brzina gasa treba da bude nešto malo ispod brzine taloženja, mada se u proračunima uzima da su jednake. U [3] daje se kao osnova za projektovanje modifikacija kod koje koeficijent otpora, C_D , ima sledeću vrijednost:

$$C_D = \frac{24}{R_e} + \frac{3}{\sqrt{R_e}} + 0,34 \quad (7)$$

pa jednačina za brzinu taloženja kapljica dobija oblik:

$$v_c = 0,0036271 \left[\left(\frac{(\rho_l - \rho_g)}{\rho_g} \right) \frac{d_m}{C_D} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

gdje su:

d_m - prečnik kapljice

C_D - koeficijent otpora

ρ_g - gustina gasa, kg/m³


ρ_l - gustina tečne faze, kg/m³.

5.2 Dimenzionisanje vertikalnog dvofaznog separatora na sabirnoj otpremnoj stanici „Idoš“

U nastavku na slici 3 su prikazani tabelarni rezultati proračuna vertikalnog dvofaznog separatora za sabirno-otpremnu stanicu „Idoš“, kao i pozicije pojedinih dimenzija.

ULAZNI PODACI/INPUT			
Protok pare	415,29 Kg/h	Radni pritisak	2 bar
Gustina pare	2,7 Kg/m ³	Kriterijum K vrijednosti	Without Mels Pad
Protok tečnosti	11254,8 Kg/h	Izračunata K vrijednost	0,053 m/s
Gustina tečnosti	914,8 Kg/m ³	Izračunati prečnik	1100 mm
Vrijeme zadržavanja tečnosti	3 min	Pretpostavljeni prečnik	1200 mm
Kapacitet	0,9 m ³		
L/D maksimum	3		

KONAČNE DIMENZIJE SEPARATORA/SEPARATOR SIZING SUMMARY		
Tip	Bez odvajača kapi	
D	Prečnik separatora	1200 mm
L	Dužina separatora	3000 mm
h1	Nizak nivo tečnosti do dna T/L	150 mm
h2	Raspon nivoa	950 mm
h3	Visoki nivo tečnosti do ulazne mlaznice	768 mm
h4	Prečnik ulazne mlaznice	114 mm
h5	Od ulazne mlaznice do vrha separatora T/L	1075 mm
L/D		2,5



Slika 3. Dimenziije vertikalnog dvofaznog separatora

6. ZAKLJUČAK

U okviru ovog rada dat je kratak pregled osnovnih dijelova sabirnih stanica za naftu, kao i teorijske osnove proračuna dimenzija dvofaznih separatora za naftu.

Iz bušotina na naftnom polju bušotinski fluid se transportuje prvo do izmjenjivača topote, gdje mu se povećava temperatura iznad temperature tečenja. Potom se tako zagrejan fluid transportuje do separatora gdje se vrši separacija na gasnu i tečnu fazu (naftu). Gasna faza jednim dijelom ide do kotlarnice sa gasnim kotлом. Izdvojena tečna faza iz separatora se transportuje do rezervoara, gdje se skladišti do utkanja u autocisternu.

Konstrukcija i dimenzije separatora zavise od vrste i protoka bušotinskog fluida, pritiska, temperature i brzine taloženja kapljica. U radu su date teorijske osnove proračuna i prikazan je proračun osnovnih dimenzija dvofaznog vertikalnog separatora za konkretan fluid koji se eksplorira sa naftnog polja „Idoš“.

7. LITERATURA

- Prstojević. B. (2012). Priprema nafte, gase i ležištnih voda. Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
- Zelić, M. (1987). Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport. INA- Naftaplin, Zagreb.
- Nedeljković, V. (1965) Eksploracija naftnih i gasnih ležišta, Deo I - Tehnologija ležišta i proizvodnje, Naftagas, Novi Sad.
- Nedeljković, V. (1965) Eksploracija naftnih i gasnih ležišta, Deo II - Metode eksploracije, Naftagas, Novi Sad.

Kratka biografija:



Radovan Ratković rođen je u Trebinju 1995. god. Osnovne studije iz oblasti Mašinstva završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2020. god. Master rad iz oblasti mašinstva odbranio je na istom fakultetu 2024. god.